



U G O V O R

o javnoj nabavci kancelarijskog namještaja za opremanje rekonstruiranog dijela objekta u PTO Butile i opremanje centra za komunalne usluge

KJKP Sarajevogas d.o.o., Sarajevo, Ul. Muhameda ef. Pandže br. 4, Sarajevo
Koga zastupa: Direktor Preduzeća mr.sc. Nihada Glamoč, dipl.ing.maš.,(u daljem tekstu:Kupac)

i

«DERBY TRADE d.o.o.», Ul.Jovana Dučića 1, 76100 Brčko, BiH,
Koga zastupa: Direktor Mr. Zdravko Marinčić, dipl.ing.,(u daljem tekstu: Prodavac)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka kancelarijskog namještaja za opremanje rekonstruiranog dijela objekta u PTO Butile i opremanje centra za komunalne usluge, za koje je proveden otvoreni postupak nabavke broj TD-05-08/17. Prodavac robe je dostavio ponudu prema specifikaciji Kupca broj SP-OJ04-TD-05-08/17-01 koja je priložena ovom ugovoru i predstavlja njegov sastavni dio.

Član 2.

Ugovorna vrijednost robe iz člana 1. ovog ugovora bez PDV-a iznosi: **80.784,45 KM slovima (osamdesethiljadasedamstotinaosamdesetčetiri i 45/100 KM)**. Jedinične cijene su specificirane na specifikaciji, koja je u prilogu ovog Ugovora i čini njegov sastavni dio.

Član 3.

Prodavac će robu iz člana 1. isporučiti prema specifikaciji SP-OJ04-TD-05-08/17-01 nakon zaključenja ovog ugovora. Ugovorne strane su saglasne da se kvalitativni i kvantitativni prijem isporučene robe izvrši od strane ovlaštenih predstavnika svake ugovorne strane.

Član 4.

Prodavac će obračun isporučene robe vršiti po jediničnim cijenama iz priloga ovom Ugovoru. Kupac će plaćanje isporučene robe izvršiti nakon **60 dana** po isporuci robe i prijemu uredno ispostavljene poreski ispravne fakture na transakcijski račun Prodavca naveden na fakturi.

Član 5.

Kupac i prodavac se neće smatrati odgovornima za zakašnjenje u ispunjenju obaveza prema ovom Ugovoru, neposredno ili posredno, ako je zakašnjenje uslijedilo usljed više sile. Pod višom silom podrazumijevaju se slučajevi koji se mogu pojaviti poslije stupanja ugovora na snagu, a koji nisu pod kontrolom ni jedne ugovorene strane, niti se objektivno mogu predvidjeti, a sprječavaju jednu ili obje ugovorene strane.

Član 6.

Prodavac nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima u cilju realizacije ugovornih obaveza bez predhodnog pismenog odobrenja kupca.

Član 7.

Obaveza prodavca je da isporuku robe izvrši u roku, količini i kvaliteti kako je ugovoreno. Ukoliko se prodavac ne bude pridržavao odredbi preciziranih ovim ugovorom, kupac zadržava pravo da predmetnu robu vrati na teret prodavca uz nadoknadu prouzrokovane štete.

Član 8.

Prodavac je u obavezi da u roku od **10 dana** nakon obostranog potpisivanja ugovora isporuči robu iz člana 1. ovog ugovora. Za svaki dan kašnjenja u isporuci kupac će zaračunati penale u iznosu od 1%, s tim da ukupan iznos penala ne može biti veći od 5% ukupne vrijednosti ugovora.



Član 9.

Ukoliko kupac u ugovornom roku iz člana 5. ovog ugovora ne izvrši plaćanje, obavezan je prodavcu isplatiti i zateznu kamatu u skladu sa zakonom i drugim propisima koji uređuju ovaj institut.

Član 10.

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja do ispunjenja njegove svrhe, ali ne duže od 1 (jedne) godine računajući od dana potpisivanja istog. U slučaju raskida ugovora, ugovorna strana koja traži raskid ugovora obavezna je da o svojoj namjeri obavijesti drugu ugovornu stranu sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana.

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da prodavac neće zapošljavati, odnosno angažovati fizička i pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili bili angažovani kao članovi ili stručna lica u Komisiji za nabavke. Ograničenja u smetnji iz stava 1. ovog člana traju 6 (šest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

Član 12.

Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u ugovoru, a pojave se prilikom realizacije, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima Bosne i Hercegovine.

Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorene strane, a sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih svaka ugovorena strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Član 14.

Sve nesporazume do kojih dođe u realizaciji ovog Ugovora, a koji se ne mogu riješiti u duhu dobrih poslovnih odnosa, rješavaće nadležni sud u Sarajevu.

Za Prodavca:

Direktor


Mr. Zdravko Marinčić, dipl.ing.
Broj ugovora: 1911-08/17



Pravsko, 09.08.2017.

Za Kupca:

Direktor Preduzeća

Mr.sc.Nihada Glamoč,dipl.ing.mas.

Izvršni direktor

Mr. Mehmed Mehović, dipl.oec.

Broj ugovora:

149/17
25-07-2017





